

MOHLAHISI / NGODISO YA BALEMI

— TLHAKUBELE 2021 —



agriculture, land reform
& rural development

Department:
Agriculture, Land Reform and Rural Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



DIKAHARE

MAKGUTSUFATSO LE DIKGUTSOFATSO	1
1. SELELEKELA.....	3
2. SEPHEO LE SEHLOPHA SA POKELLO	3
3. MAIKEMISITSO A REJISITARA YA BAHLAHISI/YA MOLEMI	3
4. BOPHARA LE KGASO	4
5. LINTLHA TSA DATA	4
6. NAKO EA HO BALA.....	4
7. HO TSEPAHALA HA DATA	5
8. LEKUNUTU	5
9. LIPHUPUTSO TSA BOHLOKWA	6
<i>Table A: Palo/peresente ya balemi ba ngodisitsweng ka bong le provense</i>	<i>6</i>
<i>Figure 2: Lihlopha tsa lihoai</i>	<i>8</i>
<i>Figure 3: Kabo ea lihoai tse nyane profinse ka ngoe.....</i>	<i>9</i>
<i>Figure 4: Sehlopha sa lilemo.....</i>	<i>10</i>
10. TABLES.....	11
<i>Table 1: Bong ba molemi hoy a ka provense.....</i>	<i>11</i>
<i>Table 2: Mofuta wat emo ka provense.....</i>	<i>12</i>
<i>Table 3: Sehlopha sa dilemo tsa molemi ka provense</i>	<i>13</i>
<i>Table 4: Sehlopha sa batho ba lihoai ka liprofinse</i>	<i>14</i>
<i>Table 5: Sehlopha sa lihoai ka profinse</i>	<i>15</i>
<i>Table 6: Sehoai se sebetsang ka nako eohle/ka nakoana polasing ka profinse</i>	<i>16</i>
<i>Table 7: Mofuta wa beng ba mobu wa polasi ka provense.....</i>	<i>17</i>
<i>Table 8: Farm/land acquisition by province</i>	<i>18</i>



<i>Table 9: Mocha oa mebaraka o sebelisoang ke sehoai</i>	19
<i>Table 10: Mesebetsi ea ho lokisa temo e etsoang ke sehoai</i>	20
<i>Table 11: Mofuta oa katoloso, litsebeletso tsa botekgeniki le tsa boelets'i tse amoheloang ke provinse</i>	21
GLOSSARY	22



MAKGUTSUFATSO LE DIKGUTSOFATSO

AAMP	:	Agriculture and Agro-processing Master Plan
APAP	:	Agricultural Policy Action Plan
CASP	:	Comprehensive Agricultural Support Programme
CRDP	:	Comprehensive Rural Development Programme
DALRRD	:	Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development
DWS	:	Department of Water and Sanitation
EXCO	:	Executive Committee
FAO	:	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FSAR	:	Food Security and Agrarian Reform
GDP	:	Gross domestic product
LRAD	:	Land Redistribution for Agricultural Development
M&E	:	Monitoring and Evaluation
MAFISA	:	Micro-Agricultural Financial Institutions of South Africa
MANCO	:	Management Committee of DALRRD
MTSF	:	Medium Term Strategic Framework
NAMC	:	National Agricultural Marketing Council
NDP	:	National Development Plan
NPCPDS	:	National Policy on Comprehensive Producer Development Support
PLAS	:	Proactive Land Acquisition Strategy
PRN	:	Producer Register Number



R&D	:	Research and development
RSA	:	Republic of South Africa
SARS	:	South African Revenue Service
SLAG	:	Settlement Land Acquisition Grant
SMS	:	Short Message Service
SOP	:	Standard Operating Procedure
SPLAG	:	Settlement Planning Land Acquisition Grant
Stats SA	:	Statistics South Africa



1. SELELEKELA

Ho tloha ka mafube a demokrasi ho 1994, ntshetsopele kappa matlafatso ea motho e monyane lihoai e se e le eona e ka sehloohong thoto ea mmuso wa Afrika Borwa. Ho fihlela sena, hoi le ha hlahisoa mananeo le maano a fapaneng ho ntsetsa pele nts'etsopele ea lekala la temo. Ho feta moo, mananeo ana a fapaneng a ne a reretsoe ho matlafatsa phano ea litsebeletso tsa ts'ehetso ho khothaletsa le ho thusa nts'etsopele ea temo e tobane le bajalefa ba mobu le temo le mananeo a ntlafatso, e.g. Comprehensive Agricultural Support Programme (CASP), Ilima/Letsema, LandCare, etc.

Ho sa tsotellehe mananeo ana kaofela, mmuso o ne o ntse o sena database e felletseng ya dihwai tse nyane ka hara naha. Ka hona, ho ne hole bohlokwa hore ho etsoe morero oa rejisetara ea bahlahisi/lihoai bakeng sa moralo o betere le nts'etsopele ea maano. The Food and Agriculture Organization (FAO), ka lenaneo la lefats'e la Sensus of Agriculture, le khothaletsa linaha go etsa lipalo tsa temo le ho boloka litlaleho tsa tsebeso ea temo.

Lefapha la Temo, nchafatso ea mobu le nts'etsopele ea mahaeng, ka hona le ile la qala mokhoa oa ho theha regisetara ea naha ea bahlahisi/lihoai, ka tsepamiso e khethehileng ho bahlahisi/lihoai tse nyane naheng, e eleng ea Producer/Farmer Register (PFR). Ketsahalo ena le tsoa ho lipalo-palo tse sa nepahalang/ tse hlakehileng hamper le tse siiloeng ke nako tsa bahlahisi/ lihoai naheng ka bophara.

2. SEPHEO LE SEHLOPHA SA POKELLO

Khatiso ena e fana ka likhakanyo mabapi le PFR, 2021. Phuputso e ikemiselitse ho fan aka litaba tsa libaka, palo ea batho, hlahiso mosebetsi le tlhahisoleseding e amanang le eona bakeng sa lihoai tse nyenyana tsa Afrika Borwa.

3. MAIKEMISITSO A REJISSETARA YA BAHLAHISI/YA MOLEMI

Lipheo tsa PFR ke tse latelang:

- Hob a le motheo o lekala la temo (lihoai tse nyenyane) le ka lekangoang ka oona;
- Ho hlahisa litsupu tse tsamaellanang le Medium Term Strategic Framework (MTSF) le ea National Development Plan (NDP), hara tse ding , ho thusa ho hlwaya kgatelopele ho fihlelleng diphetho tsa mmuso.



- Ho tsebahatsa lihoai tse nyane ka nepo mabapi le kaba ea tsona ea libaka le mesebetsi ea temo;
- Ho theha moralo oa morao-rao oa litsupiso bakeng sa ho etsa lipatlisiso tsa lekala la temo ka hare ha naha;
- Ho etsa gore ho lateloe ts'ehetso eat emo ho bajalefa le nts'etsopele ea maano;
- Ho etsa hore puisano e betere le bahlahisi ho ka hlola mathata a amanang le hlahiso ea temo; le
- Ho ikarabela bakeng sa bajalefa temong ba nang le tokelo ea ho fana ka litsebeletso.

4. BOPHARA LE KGASO

Rejisetara e akaretsa lihoai/ bahlahisi ba banyenyane b aka finyelloang ho pholletsa le liprofinse tsohle. Ke habohlokwoa ho hlokomela hore le hoja ho entsoe boiteko bohle bah o ngolisa bahlahisi/lihoai kaofela, ha se kaofela ba ileng ba fihleloa mokhahlelong ona oa rejisetara. Lintlha tsena, ho isa boholong bo itseng, li ka kenyelletsa lihoai tsa malapa, tse iphelisang, tsa mahareng le tsa khoebo tse ipapisitsengle mesebetsi e latelang ea temo:

- Temo ea lijalo le temo ea lirapa;
- Tlhasiso ea liphoofole;
- Motsoako oat se ka holimo(temo e tsoakiloeng).

5. LINTLHA TSA DATA

Likarolo tse latelang tsa lintlha tsa data li ile tsa bokelloa: palo ea batho, polasi, ts'ebeso eat emo. Mosebetsi. Lintlha tse akaretsang, ts'ebeliso ea mobu, lijalo tsa banana, lijalotsa temo, liphoofole, chelate le mafaratlhatlha a a leng teng.

6. NAKO EA HO BALA

Pokello ea lintlha tsa tsimo e qalile ka Loetse 2019 mme a ne e reretsoe ho hlapisoa mafelong a Hlakubele 2020, leha ho le joalo ka lebaka la ho kaoloaha COVID-1, letsatsi la phetho le ile la isoa bofelong ba Loetse 2020.



7. HO TSEPAHALA HA DATA

Tse latelang ke tse ling tsa mehloli e ka bang teng ea liphoso tseo e seng tsa lisampole: litlhaloso le lihlopa tse fosahetseng; tlhaloso ea lipotso; ho se arabe; ho sebetsa; le khakanyo. Ho entsoe boiteko bo bong le bo bong ho fokotsa liphoso tseo e seng tsa lisampole ka moralo o hlakolosi oa lipotso, ho li leka ka mohlala o aba arabelang, ho hlophisa lintlha tse tlahiloeng le ho kenya tsebetsong mekhoha e sebetsang hantle. Liphoso tseo e seng tsa lisampole li etsahala liphupotsong tsa lisampole le lipalong tsa sechaba.

Morero ona ebile oa pele oa mofuta oa oona Rephaboliki, ka lebaka leo ha oa ka oa phonyoha mathateng a meno a tsamaisanang le boholo ba morero. Morero ona o bile le nako ea bohphelo- o ne o tlameha ho quala ka nako e itseng, ka lebaka leo, ha se lihoai tsohle tse fihletsoeng. Ho feta moo, basebetsi ba katoloso ba sebelitse joalo ka babali haka nako e ts'oanang ba tsepamisitse maikutlo libakeng tsa bona tsa bohloko tsa letsatsi le letsatsi.

8. LEKUNUTU

Lipotso tse tlatsitsoeng li lula e le lekunutu me tlhahisoleseling ea khoebo ea moetsi e k eke ea senoleloa batho ba bang kappa ea sebelisoa hamper ho e beha kotsing ka tsela efe kappa efe. Liphetho li hlaliso ka mokhoa a kopaneng feela. Tlhahisoleseding ea sehoai e tsoaroa ka

lekunutu ka ho fetisisa methating eohle, i.e. pokello ea data, ho sebetsa le ho boloka tlhahisoleseling ho latela "Protection of Personal Information" (PoPI) Act, 2013 (Act No. 4 of 2013). Tlhahisoleseding e tla sebelisoa feela bakeng sa morero oo re reretsoeng ho o finyella, i.e. ho thehoa ha PFR.



9. LIPHUPUTSO TSA BOHLOKWA


Table A: Palo/peresente ya balemi ba ngodisitsweng ka bong le provense

Profinshe	Bong				Kakaretso	Tlatsetso ea liprofinse
	Tse tshehadi		Banna			
	Palo	% Tlatsetso	Palo	% Tlatsetso		
Eastern Cape	7 642	37,0	13 022	63,0	20 664	21,6
Free State	1 352	22,0	4 792	78,0	6 144	6,4
Gauteng	3 427	59,4	2 339	40,6	5 766	6,0
KwaZulu-Natal	8 754	46,9	9 909	53,1	18 663	19,5
Limpopo	5 597	44,8	6 885	55,2	12 482	13,1
Mpumalanga	7 491	52,0	6 920	48,0	14 411	15,1
North West	1 532	23,2	5 065	76,8	6 597	6,9
Northern Cape	1 166	20,1	4 637	79,9	5 803	6,1
Western Cape	1 090	21,9	3 881	78,1	4 971	5,2
Kakaretso	38 051	39,8	57 450	60,2	95 501	100,0

Ka 2020, palo eohle ea lihoai tse ngolisitsoeng e ne e 95 501, tsa tseo 38 051 (39,8%) e ne e le basadi an 57 450 (60,2%) e ne e le banna. Liprofinse tsohle, ke tse peli feela tse neng li e-na le lihoai tsa basali tse ngata ho feta banna, e leng Gauteng le Mpumalanga. Liprofinse tse nang le paloe phahameng ka ho fetisisa ea lihoai tse ngolisitsoeng ke Eastern Cape (20 664 or 21,6%), e lateloe ke KwaZulu-Natal (18 663 or 19,5%), Mpumalanga (14 411 or 15,1%) le Lipopo (12 482 or 13,1%).




Figure 1: Mofuta wat emo ka provense



Karolo e kholo ka ho fetisisa ea lihoai tse ngolisitsong e ne e ameha tlhahisong ea mehlape (46, 1%), e lateloe ke tlhahiso ea lijalo (42,2%) le temo e tsoakiloeng (11,3%).




Figure 2: Lihlopha tsa lihoai



Palong kaofela ea lihoai tse ngolisitsoeng, tlatsetso e kholo ka ho fetisisa e tsoa ho lihoai tse nyenyane (62,1%), tse lateloang ke lintho tse sebelisoang malapeng (24,6%) le malapeng a tlokotsing (12,7%).




Figure 3: Kabo ea lihoai tse nyane profinse ka ngoe



Karolo e kholo ka ho fetisisa ea lihoai tse nyenyane e fumaneha Kapa Bochabela (18 513 or 31,2%), e lateloe ke KwaZulu-Natal (17 698 or 29,9%).



Figure 4: Sehlopha sa lilemo



Boholo ba lihoai tse ngolisitsoeng li le sehlopheng sa lilemo tse 36 ho isa ho se 60 (47,2%), e lateloe ke lilemo tse fetang 60 (38,8%). bacha (18 to 35 years) etsa 13.2% ea lihoai tse ngolisitsoeng.



10. TABLES

Table 1: Bong ba molemi hoy a ka provense

Profinse	Bong				Kakaretso
	E tshhadi		E motona		
	Palo	% Tlatletso	Palo	% Tlatletso	Palo
Eastern Cape	7 642	37,0	13 022	63,0	20 664
Free State	1 352	22,0	4 792	78,0	6 144
Gauteng	3 427	59,4	2 339	40,6	5 766
KwaZulu-Natal	8 754	46,9	9 909	53,1	18 663
Limpopo	5 597	44,8	6 885	55,2	12 482
Mpumalanga	7 491	52,0	6 920	48,0	14 411
North West	1 532	23,2	5 065	76,8	6 597
Northern Cape	1 166	20,1	4 637	79,9	5 803
Western Cape	1 090	21,9	3 881	78,1	4 971
Kakaretso	38 051	39,8	57 450	60,2	95 501



Table 2: Mofuta wat emo ka provense

Profinse	Lijalo		Liphoofolo tse ruiloeng		Temo e tsoakaneng		Tse ding		Kakaretso
	Palo	% Tlatletso	Palo	% Tlatletso	Palo	% Tlatletso	Palo	% Tlatletso	Palo
Eastern Cape	2 049	9,9	13 864	67,1	4 750	23,0	1	0,0	20 664
Free State	142	2,3	5 919	96,3	81	1,3	2	0,0	6 144
Gauteng	5 668	98,3	68	1,2	15	0,3	15	0,3	5 766
KwaZulu-Natal	15 635	83,8	2 133	11,4	889	4,8	6	0,0	18 663
Limpopo	5 678	45,5	4 578	36,7	2 194	17,6	32	0,3	12 482
Mpumalanga	9 179	63,7	3 443	23,9	1 773	12,3	16	0,1	14 411
North West	1 096	16,6	5 078	77,0	384	5,8	39	0,6	6 597
Northern Cape	97	1,7	5 679	97,9	24	0,4	3	0,1	5 803
Western Cape	765	15,4	3 295	66,3	717	14,4	194	3,9	4 971
Kakaretso	40 309	42,2	44 057	46,1	10 827	11,3	308	0,3	95 501



Table 3: Sehlopha sa dilemo tsa molemi ka provense

Profinse	Sehlopha sa lilemo								Kakaretso
	Under 18 years		18 to 35 years		36 to 60 years		Over 60 years		
	Palo	% Tlatletso	Palo	% Tlatletso	Palo	% Tlatletso	Palo	% Tlatletso	Palo
Eastern Cape	71	0,3	1 788	8,7	9 525	46,1	9 280	44,9	20 664
Free State	0	0,0	430	7,0	2 966	48,3	2 748	44,7	6 144
Gauteng	1	0,0	823	14,3	3 183	55,2	1 759	30,5	5 766
KwaZulu-Natal	676	3,6	5 474	29,3	8 811	47,2	3 702	19,8	18 663
Limpopo	18	0,1	811	6,5	4 885	39,1	6 768	54,2	12 482
Mpumalanga	0	0,0!	1 807	12,5	6 363	44,2	6 241	43,3	14 411
North West	4	0,1	443	6,7	3 106	47,1	3 044	46,1	6 597
Northern Cape	16	0,3	495	8,5	3 115	53,7	2 177	37,5	5 803
Western Cape	4	0,1	569	11,4	3 057	61,5	1 341	27,0	4 971
Kakaretso	790	0,8	12 640	13,2	45 011	47,1	37 060	38,8	95 501



Table 4: Sehlopha sa batho ba lihoai ka liprofinse

Profinse	Sehlopha sa baahi				Kakaretso
	African	Coloured	Indian	White	
	Palo				
Eastern Cape	20 490	134	5	35	20 664
Free State	5 949	133	6	56	6 144
Gauteng	5 621	89	22	34	5 766
KwaZulu-Natal	18 422	26	201	14	18 663
Limpopo	12 430	14	6	32	12 482
Mpumalanga	14 379	15	4	13	14 411
North West	6 551	35	5	6	6 597
Northern Cape	4 600	1 194	1	8	5 803
Western Cape	1 533	3 179	28	231	4 971
Kakaretso	89 975	4 819	278	429	95 501



Table 5: Sehlopha sa lihoai ka profinse

Profinse	Ba tlokotsing ba malapa	Ho iphidisa ka lapeng	Sehoai se senyane	Sehoai sa mahareng	Sehoai se seholo	Sehoai sa mega	Kakaretso
	Palo						
Eastern Cape	301	1 824	18 513	25	1	–	20 664
Free State	203	751	5 141	45	–	4	6 144
Gauteng	3 271	1 192	1 250	52	–	1	5 766
KwaZulu-Natal	158	784	17 698	23	–	–	18 663
Limpopo	5 329	4 824	2 265	46	17	1	12 482
Mpumalanga	1 064	8 010	5 285	35	15	2	14 411
North West	255	1 367	4 883	36	27	29	6 597
Northern Cape	946	2 517	2 295	19	13	13	5 803
Western Cape	568	2 243	1 952	153	38	17	4 971
Kakaretso	12 095	23 512	59 282	434	111	67	95 501



Table 6: Sehoai se sebetsang ka nako eohle/ka nakoana polasing ka profinse

Profinse	Ts'ebetso		Kakaretso
	Nako eohle	Ea nakonyana	
	Palo		
Eastern Cape	20 034	630	20 664
Free State	5 057	1 087	6 144
Gauteng	3 892	1 874	5 766
KwaZulu-Natal	16 926	1 737	18 663
Limpopo	11 193	1 289	12 482
Mpumalanga	12 978	1 433	14 411
North West	6 194	403	6 597
Northern Cape	4 564	1 239	5 803
Western Cape	3 805	1 166	4 971
Kakaretso	84 643	10 858	95 501



Table 7: Mofuta wa beng ba mobu wa polasi ka provense

Profinse	Communal/ naha ya morabe	khampani	lelapa	Mmuso	Lekunutung	Tse ding	Kakaretso
	Palo						
Eastern Cape	16 796	48	2 184	766	850	20	20 664
Free State	4 228	–	–	1 401	467	48	6 144
Gauteng	492	62	1 719	1 234	2 256	3	5 766
KwaZulu-Natal	16 237	56	1 246	331	793	–	18 663
Limpopo	11 219	42	–	282	749	190	12 482
Mpumalanga	8 931	29	302	683	1 955	2 511	14 411
North West	5 798	12	2	354	228	203	6 597
Northern Cape	5 315	10	–	163	197	118	5 803
Western Cape	1 793	113	–	1 169	1 160	736	4 971
Kakaretso	70 809	372	5 453	6 383	8 655	3 829	95 501



Table 8: Farm/land acquisition by province

Profinse	Tumello yah o dula	Kabo bocha	Puseletso	Tebelo	Hiriloeng	Futsetsoa	Lekunutung	Tse ding	Kakaretso
	Palo								
Eastern Cape	17 257	590	122	375	176	1 052	736	356	20 664
Free State	2 850	827	81	33	1 404	158	351	440	6 144
Gauteng	1 496	207	50	34	164	176	3 110	529	5 766
KwaZulu-Natal	15 497	409	249	231	214	1 104	723	236	18 663
Limpopo	9 944	120	125	42	322	414	687	828	12 482
Mpumalanga	11 180	795	298	379	319	886	1	553	14 411
North West	5 387	112	91	36	380	276	21	294	6 597
Northern Cape	4 471	249	230	14	514	162	–	163	5 803
Western Cape	1 407	115	48	52	1 505	295	–	1 549	4 971
Kakaretso	69 489	3 424	1 294	1 196	4 998	4 523	5 629	4 948	95 501



Table 9: Mocha oa mebaraka o sebelisoang ke sehoai

Profinse	Mecha ea phatlalatso ea semmuso	Mecha ea phatlalatso e sa reroang	Kakaretso
	Palo		
Eastern Cape	173	20 491	20 664
Free State	366	5 778	6 144
Gauteng	71	5 695	5 766
KwaZulu-Natal	11 650	7 013	18 663
Limpopo	861	11 621	12 482
Mpumalanga	740	13 671	14 411
North West	1 921	4 676	6 597
Northern Cape	1 771	4 032	5 803
Western Cape	855	4 116	4 971
Kakaretso	18 408	77 093	95 501



Table 10: Mesebetsi ea ho lokisa temo e etsoang ke sehoai

Profinse	Ha hona mesebetsi ea agro-processing	Mesebetsi ea ho sebetsa ka temo	Kakaretso
	Palo		
Eastern Cape	16 982	3 682	20 664
Free State	15	6 129	6 144
Gauteng	5 519	247	5 766
KwaZulu-Natal	17 186	1 477	18 663
Limpopo	9 576	2 906	12 482
Mpumalanga	13 924	487	14 411
North West	6 564	33	6 597
Northern Cape	5 703	100	5 803
Western Cape	4 092	879	4 971
Kakaretso	79 561	15 940	95 501



Table 11: Mofuta oa katoloso, litsebeletso tsa botekgeniki le tsa boelets'i tse amoheloang ke provinse

Profins	Ditsebeletso tsa katoloso		VDitsebeletso tsa bongaka ba diphoofolo		Litsebeletso tsa tlhokomeliso esale pele		Litaba tsa moruo oa temo		Koetliso	
	Ha e amoheloe	Amohetsoe	Ha e amoheloe	Amohetsoe	Ha e amoheloe	Amohetsoe	Ha e amoheloe	Amohetsoe	Ha e amoheloe	Amohetsoe
	% contribution									
Eastern Cape	0,8	99,2	99,2	0,8	42,9	57,1	45,1	54,9	7,0	93,0
Free State	7,1	92,9	15,5	84,5	31,9	68,1	38,7	61,3	33,0	67,0
Gauteng	30,8	69,2	98,8	1,2	72,7	27,3	76,6	23,4	44,3	55,7
KwaZulu-Natal	0,4	99,6	100,0	0,0	29,6	70,4	31,6	68,4	1,9	98,1
Limpopo	1,7	98,3	18,6	81,4	37,2	62,8	44,7	55,3	43,7	56,3
Mpumalanga	0,1	99,9	58,3	41,7	43,8	56,2	56,4	43,6	24,8	75,2
North West	15,6	84,4	38,5	61,5	34,5	65,5	75,5	24,5	44,4	55,6
Northern Cape	10,8	89,2	30,5	69,5	58,1	41,9	69,0	31,0	33,0	67,0
Western Cape	31,0	69,0	43,6	56,4	58,4	41,6	65,7	34,3	56,4	43,6
Kakaretso	6,1	93,9	66,0	34,0	41,9	58,1	50,2	49,8	24,1	75,9



GLOSSARY

Khoebo: setheo sa molao kapa motswako wa diyuniti tsa molao tse kenyeletsang le ho laola ka kotloloho mesebetsi yohle e hlokahalang ho phetha mesebetsi ya yona ya tlhahiso.

Lisebelisoa tsa ho bala: Lisebelisoa tse sebelisoang ho bokella data e ne e le SmartPEN,Hybrid System le eFarmer Portal moo lihoai li ileng tsa botsoa lifahleho li talimane.

Sehoai: kopanelo ya motho ka mong, e haufi le tshebedisano, khampani, kappa kgwebo e nngwe e sebetsang yuniti ya temo bakeng sa akhaonto ya bona;kapa molaodi, foromane kappa motho e mong eo taolo ya lefapha la temo le ile la tsepeloa.

Mosebelets/motsamaisi: Motho ea nang le taolo ea taolo holim'a ts'ebetso ea temo le ho nka liqeto tse kholo mabapi le ts'ebeliso ea lisebelisoa.

Yuniti ea temo: Yuniti ea temo e na le polasi e le ngoe kappa tse ngata, tse ts'oaroang kappa likotoana tsa masimo, ebang li haufi kappa che, tse sebetsang e le yuniti e le 'ngoe' me li lutes ka har'a 'masepala o le mong oa lehae.

Lijalo tsa masimong Kenyeletsa lijo-thollo; peu ea oil; legumes; lijalo tsa furu; le lijalo tse ling tsa masimong (mohla, k'hothone, 'moba le koae).

Lijo-thollo: Kenyeletsa poone (e tsoeu le e mosehla); koro; mabele; hareso;oats; le rye.

Chelete e kenang ea temo: E kenyeletsa chelate e fumanoang lihlahisoa tsa temo tse rekisoang, empa e sa kenyeletse chelate e 'ngoe e fumanoang ka ntle ho temo.



Mohlahisi oa lelapa(ea iphelisang): E hlalosa e le mohlahisi kappa setheo se hlahisang haholo molemong oa tsebekiso esa malapa. Lihlahisoa tsena ha li kappa li ne li k eke tsa aroloa e le bahloki ke masepala oa bona. Ba ka bapatsa tlhahiso e lekamtsoeng ea tlallo e nang le phaello ea selemo e ka tlase ho **R50 000**.

Mohlahisi oa lelapa (ea tlakotsing): Mohlahisi kapa setheo se hlahisang haholo molemong oa tsebeliso ea malapa me se na le lisebelisoa tsefokolang le bokhoni bah o tsamaisa mokhoa oa tlhahiso e shebaneng le mabaraka. Mokha ona o kenyeletsa malapa a nang le lihlooho tsa bana le malapa a hlahisang mobu oa sechaba le lilemo tse tloaelehileng tse ngolisitsoeng e le bahloki kapa_ba fihlelle litekanyetso tsa ho ingolisa joalo ka bahloki le masepala oa bona.

Mohlahisi e moholo wa kgwebo: Motho kapa setheo sehlahisang le ho rekisa dihlahiswa tsa temo ka sepheo sa ho etsa phaello. Tsena ke likhoebo tse theohiloeng tse hlahisang hore maraca o etse phaello ka phaello ea selemo ho tloha ho **R10 000 001 ho R50 million**.

Liphoofolo tse ruiloeng: E kenyeletsa likhomo(mefuta ea nama ea khomo le ea lebese);linku(mehlape ea boea le e seng boea); likolobe;lipoli(mefuta ea nama, lebese le mohair);lipere;le likhoho(khoho, turkey, matata, limpshe le likhau) joalo-joalo.

Lihlahisoa tsa liphoofolo: kenyeletsa mahe;hantle;nama; lebese; matlalo le matlalo.

Moetsi oa mega: motho kappa mokgatlo o hlahisang le ho rekisa dihlahiswa tsa temo ka sepheo sa ho etsa phaello. tsena ke dikgwebo tse thehilweng tse hlahisang hore mmara o etse phaello ka selemo phetoho ka homolimo R50 million.

Mohlahisi wa kgwebo ya mahareng: E hlalosa e le motho kapa mokhatlo o hlahisang le ho rekisa thepa ea temo ka sepheo sa ho etsa phaello.Taena ke likhoebo tse theiloeng tse hlahisang hore maraca o etsa phaello ka phaello ea selemo ho tloha ho **R1 000 001 ho isa ho R10 million)** 'me ba lokeloa go ngoliso ea VAT.



Phoso e senang mohlala: phoso e etsahalang nakong ea pokello ea lintlha, e etsang hore data e fapane le boleng ba nnete. E ka bolela liphosho tse sareroang kapa tse hlophisitsoeng mme tsena e ka ba phephetso ho bona tlhahlobo, smaple kapa or palo ea batho.

Peo ea oli: kenyeletsa soneblomo; makotomane; canola; le linaoa tsa soya.

Mohlahisi: motho kapa setheo se etsang mesebetsi ea tem oho ipapapitse le ketane ea boleng ka nako eohle kappa ka nakoana, empa se fumana boholo ba chelate ea hae mesebetsing ena.

Ngoliso ea mohlahisi: pokello ea bahlahisi ba ngolisitsoeng ba hlokometsoeng ke lefapha le/ kapa balekane ba lona ba liprofinse.

Mohlahisi ea ngolisitsoeng: mohlahisi ea ingodisitseng ka boithaopo ho Tsamaiso ea 'muso ea Ngoliso ea Bahlahisi 'me a fuoe nomoro e ikhethileng ea ngoliso ea bahlahisi (PRN).

Mohlahisi e monyane: Mohlahisi kapa setheose hlahisang (maemong a mathomo, a mahareng le a thuto e phahameng) bakeng sa tsebeliso ea malapa le mebaraka, ke hona temo e etsoa ka hloko e le ho khotsofatsa litlhoko tsa lelapa le ho fumana moholi oa chelete. Hangata bana ke ba bacha ba lakatsang ho hlahisa 'maraka ka phaello ea chelate e ngata ka selemo ho tloha ho **R50 001 ho ea ho R1 million**ka selemo.

Ba emehang: Lekala la poraefete, balekane ba nts'etsopele, basebetsi le ba nang le thahasello le/kapa ba amehang mabapi le temo, tokiso ea mobu le nts' etsopele ea mahaeng.

Basadi: Motho e motshehadi wa dilemo le morabe ofe kappa ofe.

Bacha: Bacha ba pakeng tsa lilemo tse 18 le 35.

